

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA PODGORICE

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

N. 04. 2023

Broj	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga
02-016		23-704		

Predsjednici Skupštine, dr Jeleni Borovinić Bojović

Na osnovu člana 41 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list Crne Gore“, br. 02/18, 34/19, 48/20, 50/22 i 84/22), člana 61 stav 2 Statuta Glavnog grada („Sl. list Crne Gore - Opštinski propisi“, br. 08/19, 20/21 i 49/22), člana 104 i 105 Poslovnika Skupštine Glavnog grada („Sl. list Crne Gore - Opštinski propisi“, br. 31/19, 16/20 i 43/20), odbornici u Skupštini Glavnog grada (predsjednici klubova odbornika) mr Vasilije Čarapić, Mitar Šušić, Nemanja Baošić, Anika Bajić, Branko Vuković i mr Milena Vuković Sekulović, Skupštini Glavnog grada podnose **Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio Televizija Podgorica"**, radi stavljanja u skupštinsku proceduru.


Za predstavnike predlagača prilikom razmatranja Predloga odluke u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima određuju se odbornici - predsjednici klubova odbornika: **mr Vasilije Čarapić, Mitar Šušić i Branko Vuković.**

Cijenili bi ukoliko bi Predlog odluke uvrstili u Dnevni red prve naredne sjednice Skupštine Glavnog grada.

U Podgorici, dana 17.07.2023. godine


1. Za Klub odbornika "POKRET EVROPA SADI!"

Predsjednik kluba, mr Vasilije Čarapić




2. Za Klub odbornika "Demokratski front - Nova srpska demokratija, Prava Crna Gora, Slobodna Crne Gora"

Predsjednik kluba, Mitar Šušić




3. Za Klub odbornika "Demokratski front - Demokratski front - Demokratska narodna partija - Radnička partija"

Predsjednik kluba, Nemanja Baošić




4. Za Klub odbornika „Demokratski front - Pokret za promjene“

Predsjednica kluba, Anika Bajić




5. Za Klub odbornika "DEMOKRATE - DEMOS"

Predsjednik kluba, Branko Vuković



6. Za Klub odbornika „Može Podgorica – Ovo je naš grad!“

Predsjednica kluba, mr Milena Vuković Sekulović



Na osnovu člana 75 stav 1 tačka 3 Zakona o elektronskim medijima ("Službeni list CG", br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), člana 38 stav 1 tačke 2 i 14 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19, 28/20, 50/22 i 84/22), člana 268 stav 2 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list CG" br. 65/20 i 146/21) i člana 54 stav 1 tačka 17 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 8/19, 20/21 i 49/22), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj _____ 2023. godine, donijela je

**ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio
televizija Podgorica"**

Član 1

U Odluci o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 9/20 od 04.03.2020) član 7 mijenja se i glasi:

“Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja i emitovanje, ili pružanje linearnih audiovizuelnih medijskih usluga (u daljem tekstu: AVM usluge) i internetske publikacije (u daljem tekstu: javne usluge), kojima se zadovoljavaju: demokratske, socijalne, kulturne, obrazovne, umjetničke, naučne, zabavne, sportske i druge potrebe od javnog interesa svih segmenata lokalne zajednice, obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja, bez obzira na njihovu političku, vjersku, kulturnu, rasnu, nacionalnu, etničku ili polnu pripadnost ili na bilo koje drugo lično svojstvo i identitetnu odrednicu.

Društvo pruža usluge televizijskog i radijskog programa putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika, elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom, AVM usluga na zahtjev i internetske publikacije.

Društvo djelatnost ostvaruje:

- 1) pružanjem AVM usluga putem jednog opšteg kanala, Radija Podgorica, putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika na lokalnom nivou;
 - 2) pružanjem AVM usluga putem jednog opšteg kanala, Televizija Podgorica, putem zemaljske mreže radio-difuznih predajnika na lokalnom nivou;
 - 3) emitovanjem radio programa putem elektronskih komunikacionih mreža sa slobodnim pristupom;
 - 4) emitovanjem televizijskog programa putem elektronskih komunikacionih mreža;
 - 5) proizvodnjom i objavljivanjem sadržaja na Internetskoj publikaciji Društva, kao i audio i audiovizuelnih sadržaja na Internetskoj publikaciji Društva;
 - 6) arhiviranjem AVM djela emitovanih u programima Društva;
 - 7) javnim izvođenjem i snimanjem muzičkih sadržaja, organizovanjem događaja i koncerata od lokalnog značaja;
- Sadržaji na Internetskoj publikaciji, audio i audiovizuelni sadržaji Internetske publikacije Društva moraju da budu usklađeni sa programskim sadržajem Društva.”

Član 2

U članu 9 stav 1, nakon alineje 4, briše se tačka i dodaju nove alineje:

- “ - audiovizuelne usluge na zahtjev, koje nijesu dio javnih usluga;
- reemitovanje programa;
- ustupanje ili prodaja prava na emitovanje programskog sadržaja;
- iznajmljivanje tehničko-produkcionih i logističkih resursa, kao audiovizuelnih usluga;
- pružanje usluga upotrebe arhivske audiovizuelne građe, koja nije dio javnih usluga;
- pružanje tehničkih programskih usluga, koje nisu dio javnih usluga;
- iznajmljivanje opreme, proizvodnih i drugih kapaciteta za proizvodnju programa i
- druge komercijalne usluge, u skladu sa zakonom.”

Član 3

U članu 12 stav 1, nakon alineje 3, briše se tačka i dodaju se nove alineje:

- “ - imenovanje Ombudsmana Društva i propisivanje i sprovođenje procedura kojima se omogućava da gledaoci i slušaoci podnose predstavke i prigovore na rad Društva;
- objavljivanje programskih i finansijskih planova i periodičnih i finalnih programskih i finansijskih izvještaja na internet stranici Društva;
- donošenjem godišnjeg, najkasnije do 31. decembra tekuće za sljedeću godinu, programa rada i finansijskog plana, kojima će se utvrditi aktivnosti i programske obaveze, kao i potrebna finansijska sredstva za njihovu realizaciju;
- objavljivanje ugovora sa pravnim licima na internet stranici Društva, u skladu sa zakonom koji uređuje oblast tajnih podataka;
- objavljivanje opštih akata kojima se uređuju pitanja programskih i profesionalnih standarda;
- objavljivanje programskih dokumenata;
- objavljivanje formulara za podnošenje predstavki i prigovora na rad Društva;
- objavljivanje pravila o predstavljanju političkih partija, kandidata i koalicija tokom političkih izbornih kampanja i
- druge oblike koji se bliže uređuju Statutom Društva.”

U članu 12 stav 3 se mijenja i glasi:

“Savjet je dužan da, najkasnije 15 dana od dana njihovog zaključivanja odnosno usvajanja, stavi na uvid javnosti, putem internet stranice Društva:

- godišnji program rada i finansijski plan za njegovo izvršenje;
- periodične izvještaje o realizaciji programa rada i finansijskog plana;
- ugovore koji su predmet javnih nabavki u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast;
- ugovore sa pravnim licima ako ugovorom nije propisana zabrana od strane ugovornih strana, odnosno ako je to u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje čuvanje poslovnih tajni u Društvu.”

U članu 12, nakon stava 3 dodaju se stavovi 4 i 5:

“ Prilikom izrade godišnjih programskih planova Društvo sprovodi javnu raspravu koja ne može trajati kraće od 30 dana.

Način sprovođenja javne rasprave se bliže uređuje Statutom Društva.”

Član 4

U članu 25 alineja 3, nakon riječi “direktora” dodaju se riječi: “i Ombudsmana Društva”.

Član 5

Član 28 mijenja se i glasi:

“Član Savjeta može biti afirmisani stručnjak iz oblasti koja je relevantna za obavljanje djelatnosti Društva (novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija i dr.), koji je državljanin Crne Gore, ima prebivalište u Podgorici, najmanje VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje deset godina radnog iskustva u VIII nivou kvalifikacije, u oblasti relevantnoj za obavljanje djelatnosti Društva.”

Član 6

Član 29 mijenja se i glasi:

“Članovi Savjeta ne mogu biti:

- 1) poslanici i odbornici, za vrijeme obavljanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije;
- 2) članovi Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), predsjednik države, predsjednik ili zamjenik predsjednika jedinice lokalne samouprave, u toku trajanja funkcije i najmanje tri godine od prestanka funkcije;
- 3) lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik), Skupština Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) i Vlada;
- 4) zaposleni u Društvu;
- 5) funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri), za vrijeme obavljanja funkcije;
- 6) lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni ili lica koja su radno angažovana po drugom osnovu, lica pod ugovorom i/ili lica koja imaju pravni interes u pravnim licima, koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu video zapisa, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama;
- 7) lica koja su bila kandidati za predsjednika države ili u sastavu izborne liste za izbore za poslanike ili odbornike, najmanje tri godine od podnošenja kandidature ili izborne liste;
- 8) lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv službene dužnosti, krivično djelo korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za

neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude i

9) lica koja su bračni, vanbračni drugovi i životni partneri lica istog pola lica navedenih u tačkama 1 do 6 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj i pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva ili srodstvu po tazbini do prvog stepena srodstva, usvojlac i usvojenik, član zajedničkog domaćinstva.

Ograničenje iz stava 1 tačka 9 ovog člana ne odnosi se na lica povezana sa zaposlenima koji nemaju posebna ovlašćenja u pravnim licima koja se bave djelatnošću pružanja AVM usluga, usluga pristupa i korišćenja platformi za razmjenu video zapisa, distribucije linearnih AVM usluga, kao i proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem ili elektronskim komunikacijama;

Član Savjeta ne može da bude osnivač, član organa upravljanja, ovlašćeno lice, akcionar sa pravom glasa ili vlasnik udjela u pravnom licu koje je pružalac AVM usluga, usluga platformi za razmjenu video zapisa ili usluga distribucije linearnih AVM usluga, kao ni u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom audiovizuelnih sadržaja, oglašavanjem, elektronskim komunikacijama, u roku od godinu dana od prestanka mandata.

Članovi Savjeta smatraju se javnim funkcionerima shodno propisu kojim se uređuje oblast sprječavanja korupcije.”

Član 7

Član 31 mijenja se i glasi:

Kandidate za članove Savjeta predlažu:

- 1) Univerzitet Crne Gore, za jednog člana;
- 2) udruženja poslodavaca koja su zastupljena u Socijalnom savjetu, za jednog člana;
- 3) nevladine organizacije iz oblasti kulture i medija ili iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, za jednog člana;
- 4) Advokatska komora Crne Gore, za jednog člana;
- 5) sindikati koji su zastupljeni u Socijalnom savjetu, za jednog člana;

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača.

Predlagači iz stava 1 ovog člana mogu zajedno ili odvojeno predložiti po jednog kandidata za člana Savjeta.

Kandidate za članove Savjeta predlažu nadležni organi upravljanja pravnih lica iz stava 1 ovog člana, u skladu sa njihovim statutima.

Ako predlagači iz stava 1 tačke 3 ovog člana podnesu više odvojenih akata o imenovanju, razmatraće se samo onaj koji ima podršku najvećeg broja ovlašćenih predlagača koji su ispunili uslove utvrđene ovom odlukom.

Ako predlagači iz stava 1 tačke 2 i 5 ovog člana podnesu odvojene predloge, nadležno radno tijelo Skupštine donijeće odluku o imenovanju kandidata na osnovu kriterijuma iz člana 35 stav 4 ove odluke.

Predlagači iz stava 1 tačke 3 i 5 ovog člana čiji je kandidat imenovan za člana Savjeta ne mogu u prvom narednom postupku izbora članova Savjeta predložiti svog kandidata.

Član 8

U članu 32 stavovi 3, 4 i 5 brišu se.

Poslije člana 32 dodaju se novi članovi, koji glase:

“Član 32a

Uz predlog iz stava 1 ovog člana obavezno se dostavlja:

- 1) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Podgorici;
- 3) dokaz o nivou kvalifikacije obrazovanja predloženog kandidata;
- 4) dokaz o radnom iskustvu;
- 5) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz člana 29 ove odluke za njegovo imenovanje za člana Savjeta i
- 6) pisani predlog vizije rada i razvoja Društva.

Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da, pored dokaza iz stava 1 ovog člana, dostave i:

- 1) dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave;
- 2) osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave;
- 3) izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine;
- 4) ovjerenu izjavu ovlašćenog lica da nevladina organizacija ispunjava uslove iz člana 32b stav 1 tačka 2 ove odluke.

Predlog za imenovanje člana Savjeta koji nije u skladu sa odredbama ovog člana neće se razmatrati.”

Član 32b

Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće uslove:

- 1) da u osnivačkom aktu i statutu ima kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja pitanja iz oblasti koje su predviđene članom 31 stav 1 tačka 3 ove odluke;
- 2) da se u prethodne tri godine prije objavljivanja javnog poziva kontinuirano bavila ovim pitanjima.

Ista nevladina organizacija može predložiti jednog kandidata za člana Savjeta.”

Član 9

U članu 34 stav 2 riječi: “45 dana” zamjenjuju se riječima: “30 dana”.

Član 10

Član 35 mijenja se i glasi:

“Ako predlagači za člana Savjeta iz člana 31 stav 1 tačka 3 ove odluke podnesu više odvojenih predloga, radno tijelo će utvrditi predlog kandidata za člana Savjeta iz ovih kategorija na osnovu broja nevladinih organizacija koje su podržale kandidaturu, odnosno kandidata koji ima podršku najvećeg broja ovlašćenih predlagača koji ispunjavaju uslove utvrđene ovom odlukom biće uvršten u predlog liste za imenovanje Savjeta.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, u slučaju da dva ili više kandidata imaju podršku istog broja ovlašćenih predlagača, u predlog liste uvršćiće se kandidat koji ima duže radno iskustvo, u potrebnom nivou kvalifikacije obrazovanja, iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Društva.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, u slučaju da dva ili više kandidata imaju podršku istog broja ovlašćenih predlagača i isti broj godina radnog iskustva u potrebnom nivou kvalifikacije obrazovanja, radno tijelo većinom glasova donosi odluku o kandidatu koji će biti uvršten u predlog liste za imenovanje Savjeta.

Ako predlagači za člana Savjeta iz člana 31 stav 1 tačke 3 i 5 podnesu više odvojenih predloga, radno tijelo će u prvom postupku imenovanja Savjeta u skladu sa ovom odlukom utvrditi predlog kandidata za člana Savjeta iz ovih kategorija na osnovu sljedećih kriterijuma:

- 1) biografije i iskustva u: zaštiti slobode medija i izražavanja, poštovanju demokratskih načela i vladavine prava, izgradnji i unapređenju građanskog društva, poštovanju vrijednosti multikulturalizma i socijalne različitosti, razvoju civilnog društva, odbrani ljudskih prava i sloboda, promociji kulture, nauke i umjetnosti;
- 2) intervju na osnovu kojeg se može utvrditi da kandidat posjeduje relevantna znanja o vrijednostima i značaju javnih emitera za razvoj demokratskog društva, međunarodnim standardima iz oblasti javne radiodifuzije, evropskim načelima slobode izražavanja, kao i vizije razvoja Društva u kontekstu digitalnog društva i lične inovativnosti i doprinosa koji može pružiti u ostvarivanju misije Društva i
- 3) pisanog predloga vizije rada i razvoja Društva.

Predlog liste za imenovanje Savjeta sa obrazloženjem i izvještajem o sprovedenom postupku za imenovanje Savjeta, dostavlja se Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Član 11

Poslije člana 35 dodaje se novi član, koji glasi:

“Član 35a

Ako predlog liste nije kompletan, postupak se ponavlja za imenovanje članova Savjeta iz kategorije predlagača čiji predlog nije utvrđen.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, radno tijelo Skupštine nadležno za izbor i imenovanja dužno je da, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja predloga liste, objavi ponovni javni poziv ovlaštenim predlagачima čiji predlozi nijesu utvrđeni, na način propisan ovom odlukom.

Mandat člana Savjeta imenovanog po ponovnom javnom pozivu traje shodno mandatu kandidata iz kategorije predlagачa koji ga predlaže u ponovnom postupku.”

Član 12

U članu 42 stav 1 riječi: “stav 2” brišu se.

Član 13

U članu 43 nakon stava 7 dodaju se novi stavovi, koji glase:

“Sjednica Savjeta se obavezno saziva u roku od 48 časova povodom podnijete predstavke i prigovora slušalaca, gledalaca ili korisnika portala Društva tokom predizborne kampanje za izbor predsjednika države, poslanika i/ili odbornika.

Zapisnik sa sjednica Savjeta objavljuje se na internet stranici Društva u roku od pet radnih dana nakon usvajanja.”

Član 14

Član 44 mijenja se i glasi:

“Član Savjeta za rad u Savjetu ima pravo na mjesečnu naknadu u bruto iznosu u visini polovine prosječne bruto zarade zaposlenih u Društvu u mjesecu koji prethodi isplati naknade, kao i na naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti člana Savjeta, u skladu sa aktom koji se odnosi za zaposlene u Društvu.”

Član 15

Član 45 mijenja se i glasi:

“Za izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje je državljanin Crne Gore, sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje ima najmanje VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje deset godina iskustva u VIII nivou kvalifikacije, odnosno pet godina iskustva u VIII nivou kvalifikacije na upravljačkim pozicijama u oblastima relevantnim za obavljanje djelatnosti.

Izvršnog direktora imenuje Savjet na osnovu javnog konkursa, sa mandatom od četiri godine.

Isto lice može biti imenovano za izvršnog direktora najviše dva puta uzastopno.”

Član 16

Član 47 mijenja se i glasi:

“Za izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje u skladu sa zakonom i članom 29 ove odluke ne može biti član Savjeta.

Kandidat za izvršnog direktora podnosi na javni konkurs za izbor izvršnog direktora i izjavu kojom pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ne podliježe zabranama iz člana 29 ove odluke.

Na kandidata za izbor izvršnog direktora neće se primjenjivati član 29 stav 1 alineja 4 ove odluke.”

Član 17

Član 48 mijenja se i glasi:

Izvršnom direktoru Društva prestaje mandat:

- 1) istekom vremena na koje je imenovan;
- 2) razrješenjem;
- 3) podnošenjem pisane ostavke Savjetu i
- 4) po sili zakona.

Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka mandata:

- 1) na sopstveni zahtjev;
- 2) ako ne postupa po zakonu, opštim aktima Društva i odlukama Savjeta;
- 3) ako svojim nesavjesnim i nepravilnim radom prouzrokuje veću štetu Društvu;
- 4) ako su u toku trajanja mandata nastupile okolnosti iz člana 29 stav 1 tačke 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 ove odluke.
- 5) ako ne realizuje godišnje programske planove koje donosi Savjet;
- 6) ako ne realizuje finansijske i druge planove Društva;
- 7) ako se utvrdi da je prilikom imenovanja dao netačne podatke o sebi ili je propustio da iznese podatke i okolnosti koji su bitni za imenovanje i
- 8) ako ne postupi po preporukama Ombudsmana Društva donijetim u cilju zaštite slobode govora i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda i sprječavanja diskriminacije.

Prije donošenja odluke o razrješenju, licu iz stava 1 ovog člana mora se dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

Izvršni direktor Društva koji bude razriješen zbog razloga iz stava 1 tačke 2 i 3 ovog člana, ne može biti ponovo izabran na prvom sljedećem konkursu.

Protiv odluke o razrješenju lica iz stava 1 ovog člana, koja mora biti obrazložena, može se pokrenuti spor pred nadležnim sudom.

Član 18

Poslije člana 48 dodaju se novi članovi, koji glase:

“Član 48a

U slučaju ostavke ili razrješenja izvršnog direktora, Savjet imenuje vršioca dužnosti iz reda zaposlenih u Društvu koji ispunjavaju uslove za izvršnog direktora i daju pisanu saglasnost za imenovanje.

Ako u Društvu nema zaposlenih iz stava 1 ovog člana, za vršioca dužnosti odrediće se lice van Društva, koje ispunjava uslove propisane za izvršnog direktora.

Za vrijeme vršenja dužnosti, vršilac dužnosti ima ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora obavlja tu funkciju do imenovanja izvršnog direktora, a najduže do šest mjeseci od dana njegovog imenovanja.

Isto lice može biti imenovano za vršioca dužnosti izvršnog direktora najviše dva puta uzastopno.

Član 48b

Društvo ima Ombudsmana.

Ombudsmana Društva imenuje Savjet, na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina.

Isto lice može biti imenovano za Ombudsmana najviše dva puta uzastopno.

Član 48v

Ombudsman može biti afirmisani medijski stručnjak sa najmanje deset godina radnog iskustva u VIII nivou kvalifikacije obrazovanja u novinarstvu i nauci o medijima, koji je državljanin Crne Gore i ima prebivalište u Crnoj Gori.

Za Ombudsmana ne može biti imenovano lice koje po ovoj odluci ne može biti član Savjeta.

Na kandidate za imenovanje Ombudsmana ne primjenjuje se odredba člana 29 stav 1 tačka 4 ove odluke.

Sastavni dio dokumentacije koju kandidat za Ombudsmana podnosi na javni konkurs je i izjava kojom kandidat pod krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove iz člana 29 ove odluke.

Radni status Ombudsmana, ukoliko je riječ o licu koje je zaposleno u Društvu, miruje tokom trajanja mandata.

Član 48g

Ombudsman je u svom radu nezavisan.

Ombudsman:

- 1) razmatra i odlučuje o predstavkama i prigovorima slušalaca, gledalaca i korisnika Internetske publikacije Društva;
- 2) razmatra povrede ljudskih prava i diskriminacije bilo koje vrste u emitovanim programskim sadržajima;
- 3) prati poštovanje programskih principa Društva;
- 4) prati poštovanje prava građana na slobodu govora, prava na dostupnost medija, prava na tačnu i provjerenu informaciju, prava na demant;
- 5) kvartalno dostavlja izvještaje o svom radu Savjetu;
- 6) daje preporuke izvršnom direktoru i uredništvu Društva i predstavlja medijatora u dvosmjernoj komunikaciji između medija i javnosti;
- 7) prati ostvarivanja rodne ravnopravnosti kroz programe javnog emitera;
- 8) daje preporuke u cilju zaštite slobode govora i ostvarivanja ljudskih prava i sloboda i sprječavanja diskriminacije;
- 9) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i Statutom Društva.

Nakon što se Savjet upozna sa izvještajima i preporukama Ombudsmana, izvještaji i preporuke se objavljuju na internet stranici Društva.

Član 48d

Ombudsman za svoj rad ima pravo na mjesečnu naknadu u visini prosječne neto zarade urednika programa u mjesecu koji prethodi isplati naknade i naknadu troškova nastalih u vršenju dužnosti, u skladu sa Statutom Društva.

Član 48d

Ombudsmanu prestaje mandat:

- 1) istekom vremena na koje je imenovan;
- 2) razrješenjem;
- 3) podnošenjem pisane ostavke Savjetu;
- 4) po sili zakona.

Ombudsmana razrješava Savjet.

Savjet razrješava Ombudsmana ako:

- 1) podnese ostavku;
- 2) se utvrdi da je prilikom imenovanja dao o sebi netačne podatke ili je propustio da iznese podatke ili okolnosti koji su bitni za imenovanje;
- 3) su u toku trajanja mandata nastupile okolnosti iz člana 29 stav 1 ove odluke;
- 4) redovno ne izvršava poslove u okviru nadležnosti;
- 5) svojim djelovanjem postupa protivno ovoj odluci i opštim aktima Društva;

- 6) zbog bolesti na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove nije u mogućnosti da obavlja dužnost Ombudsmana duže od šest mjeseci;
- 7) u drugim slučajevima predviđenim Statutom Društva.

Savjet donosi odluku o razrješenju Ombudsmana nakon sprovedenog postupka, u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti za razrješenje, i u kome je Ombudsmanu omogućeno da se izjasni o okolnostima za razrješenje.

Protiv odluke iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti spor pred nadležnim sudom.”

Član 19

Član 49 stav 2 mijenja se i glasi:

“Statut Društva obavezno sadrži odredbe o:

- 1) sjedištu Društva;
- 2) unutrašnjoj organizaciji Društva;
- 3) načinu rada, odlučivanja i nadležnostima organa Društva;
- 4) postupku donošenja odluka u vezi sa predstavkama i prigovorima slušalaca i gledalaca na rad Društva;
- 5) načinu objavljivanja Biltena o radu Društva, finansijskih planova, obračuna prihoda i rashoda i drugih akata i informacija koje je, u skladu sa ovom odlukom i zakonom, Društvo dužno da prezentuje javnosti;
- 6) načinu utvrđivanja i raspolaganja sredstvima od strane pojedinih organizacionih jedinica unutar Društva;
- 7) načinu sprovođenja i sadržini javnog konkursa za imenovanje Ombudsmana, u skladu sa ovom odlukom;
- 8) načinu konsultovanja javnosti u kreiranju programsko-produkcionih planova;
- 9) prevenciji i sprječavanju sukoba interesa u odlučivanju članova Savjeta i Ombudsmana i
- 10) načinu zapošljavanja, razrješenja, vođenju disciplinskih postupaka, komunikaciji i drugim pitanjima iz oblasti radnih prava.

Statut Društva sadrži i odredbe o drugim pitanjima, u skladu sa ovom odlukom.”

Član 20

Član 51 mijenja se i glasi:

“Radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove odluke, objaviti javni poziv ovlaštenim predlagračima iz člana 31 ove odluke za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta.

Skupština Glavnog grada će donijeti odluku o predlogu liste za imenovanje članova Savjeta u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta po javnom pozivu iz stava 1 ovog člana.

Savjetu imenovanom u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 9/20 od 04.03.2020) prestaje mandat danom izbora Savjeta u skladu sa ovom odlukom.

Od stupanja na snagu ove odluke, Savjet imenovan u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 9/20 od 04.03.2020) do izbora Savjeta u skladu sa ovom odlukom, nastavlja sa radom, sa nadležnostima utvrđenim ovom odlukom, izuzev nadležnosti iz člana 25 alineje 1 i 3 ove odluke."

Član 21

Član 52 briše se.

Član 22

Član 53 mijenja se i glasi:

"Savjet imenovan u skladu sa ovom odlukom, dužan je da u roku od osam dana od dana imenovanja održi konstitutivnu sjednicu na kojoj će izabrati predsjednika Savjeta i pokrenuti postupak za imenovanje izvršnog direktora Društva, u skladu sa ovom odlukom.

Od stupanja na snagu ove odluke, do imenovanja izvršnog direktora Društva u skladu sa ovom odlukom, izvršni direktor Društva imenovan u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 9/20 od 04.03.2020) nastavlja sa radom, sa nadležnostima utvrđenim ovom odlukom, izuzev nadležnosti iz člana 46 alineja 11 ove odluke.

Savjet izabran u skladu sa ovom odlukom će na prvoj konstitutivnoj sjednici konstatovati prestanak dužnosti vršioca dužnosti izvršnog direktora koji je određen prije stupanja na snagu ove odluke i odrediti vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva u skladu sa ovom odlukom.

Savjet imenovan u skladu sa ovom odlukom će donijeti Statut Društva u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Savjeta.

Član 23

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj: 02-016/23-
Podgorica, _____ 2023. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE

**PREDSJEDNICA,
dr Jelena Borovinić Bojović**

OBRAZLOŽENJE

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" sadržan je u članu 75 stav 1 tačka 3 Zakona o elektronskim medijima ("Službeni list CG", br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), kojim je propisano osnivanje javnih emitera.

Takođe, pravni osnov za donošenje Odluke je u članu 38 stav 1 tačke 2 i 14 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18, 34/19, 28/20, 50/22 i 84/22) kojima je propisana nadležnost skupštine jedinice lokalne samouprave da donosi opšte akte i osniva javne službe.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA ODLUKE I OBRAZLOŽENJE KONKRETNIH RJEŠENJA

Osnovni razlozi za donošenje izmjena i dopuna Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" je potreba za potpunim usklađivanjem sa Direktivom (EU) 2018/1808 Evropskog parlamenta (Direktiva o audiovizuelnim medijskim uslugama) sa aspekta osiguranja uređivačke samostalnosti/nezavisnosti javnih emitera.

Drugi bitni razlozi za donošenje izmjena i dopuna odluke su povećanje transparentnosti rada lokalnog javnog emitera kao i poboljšanje primjene profesionalnih standarda u radu lokalnog javnog emitera.

Postojećim normativnim rješenjem ostalo je neriješeno pitanje nezavisnosti Društva u pogledu rada Savjeta, te oslobađanje bilo kakvog političkog uticaja i puno poštovanje profesionalnih standarda u radu. Osim toga, neophodno je dodatno razraditi kriterijume za imenovanje članova Savjeta Društva, revidirati postojeće kriterijume za predlagače. Imajući u vidu sugestije Savjeta Evrope date u pogledu izrade nacrtu Zakona o Javnom medijskom servisu Radio i Televizija Crne Gore i nacrtu Zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, a usljed potrebe za jačanjem kredibiliteta Savjeta Društva, povećan je uslov u pogledu radnog iskustva na minimlanom nivou kvalifikacija obrazovanja za člana Savjeta. Takođe, predviđena je nova struktura ovlašćenih predlagača za članove Savjeta, kako bi se umjesto predstavnika javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Glavni grad uveli novi ovlašćeni predlagači koji dolaze iz neprofitnog sektora koji nije pod direktnim uticajem javnog sektora. Predloženo je da ovlašćeni predlagači budu: Univerzitet Crne Gore, Advokatska komora Crne Gore, sindikalne organizacije koje participiraju u Socijalnom savjetu, udruženja poslodavaca koja participiraju u Socijalnom savjetu, nevladine organizacije iz oblasti kulture i medija i nevladine organizacije iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda.

Po pitanju jačanja odgovornosti rukovodstva, predviđeno je da se izvršni direktor može razriješiti i u slučajevima da ne realizuje godišnje programske planove koje donosi Savjet, ako ne realizuje finansijske i druge planove i ako ne sprovodi odluke i zaključke Savjeta.

Ono što se dalje prepoznaje kao veliki problem u dosadašnjem normativnom rješenju je nedovoljna zaštita članova Savjeta, čime se može ostvariti neposredan politički uticaj i vrši eliminisanje nepodobnih članova. Zato je predlogom Odluke predviđena strožija procedura i prekompozicija ingerencija organa nadležnog za utrdivanje odgovornosti članova Savjeta, uključujući i eksplicitnu mogućnost pokretanja spora pred nadležnim sudom u cilju zaštite. Osim toga, uvedena je novina koja predviđa mogućnost sudskog osporavanja, ne samo razrješenja, već i imenovanja članova Savjeta.

Predlogom se dalje predviđa jačanje kriterijuma za imenovanje direktora koji će morati da ima veće radno iskustvo u predviđenom stepenu kvalifikacije. Uvodi se i mogućnost sudske zaštite u slučaju razrješenja direktora, čime se sužava prostor za uticaj na rukovodstvo lokalnog javnog medijskog servisa.

Novina u Odluci je uvođenje novog organa - Ombudsmana, koji treba da razmatra i odlučuje o predstavkama i prigovorima korisnika Društva. S obzirom na funkciju Savjeta (da predstavlja interese zajednice u odnosu na programske sadržaje i vrši upravljačku ulogu) nije bilo za očekivati da članovi Savjeta imaju neophodna znanja u pogledu profesionalnih novinarskih standarda pa nisu ni bili dovoljno aktivni da samostalno reaguju na kršenje profesionalnih standarda u radu Društva. To su razlozi za uvođenje novog organa koji će morati da ima dugogodišnje iskustvo u medijima, da preventivno djeluje u komunikaciji sa novinarima i urednicima i za čiji rad će biti predviđena naknada. Takođe, za Ombudsmana se propisuju obaveze u cilju jačanja odgovornosti i njegovog kredibiliteta, kao i sudske zaštite u slučaju njegovog razrješenja.

Predlog Odluke predviđa da se nakon usvajanja i objavljivanja u Službenom listu-opštinski propisi odmah sprovede postupak izbora novog Savjeta Društva kao i izbor novog izvršnog direktora. S obzirom na pooštavanje kriterijuma za izbor ključnih upravljačkih organa, te novu strukturu ovlašćenih predlagača kojom se povećava samostalnost i urednička nezavisnost javnog emitera, opravdano je hitno sprovođenje izmjena i dopuna ove odluke.

III USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog Odluke, sa predviđenim rješenjima usaglašen je sa članom 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, praksom Evropskog suda za ljudska prava, Direktivom Evropskog parlamenta o AVM uslugama, Preporukama Savjeta Evrope o slobodi izražavanja.

Prvenstveno, Predlog odluke je potpuno uskladen sa Direktivom (EU) 2018/1808 Evropskog parlamenta (Direktiva o audio-vizuelnim medijskim uslugama) sa aspekta osiguranja uređivačke i finansijske samostalnosti/nezavisnosti javnih emitera.

Krajem 2018. godine, usvojene su izmjene i dopune Direktive (EU) 2018/1808 Evropskog parlamenta i Savjeta o izmjenama i dopunama Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih zakonskih odredbi, regulaciji ili upravnim radnjama u državama članicama koje se tiču pružanja audio-vizuelnih medijskih usluga (Direktiva o audio-vizuelnim medijskim uslugama) sa aspekta promijenjenih realnosti na tržištu (u daljem tekstu: AVMS Direktiva).

Predlog Odluke je uskladen sa pravnom tekovinom EU i međunarodnim konvencijama u relevantnoj oblasti, u nastavku se navode relevantna akta :

- Član 10 stav 1 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
- Preporuka br.(96)10 Komiteta ministara državama članicama o garantovanju nezavisnosti javnog servisa radio-difuzije od 11. septembra 1996.godine;
- Saopštenje Komisije o primjeni pravila o državnoj pomoći za javne radio-difuzne usluge (2009/C 257/1);
- Preporuka CM/Rec (2012)1 Komiteta ministara državama članicama o upravljanju javnim medijskim servisima;
- Preporukom Komiteta ministara Savjeta Evrope državama članicama o ulozi javnog medijskog servisa u informacionom društvu, CM/REC (2007) 3E/31;
- Deklaracijom Komiteta ministara o garantovanju nezavisnosti javnog radio-difuznog servisa u državama članicama;
- Preporukom REC (2006)3 Komiteta ministara državama članicama o Konvenciji UNESCO o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza;
- Amsterdamski ugovor.

IV PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE

Za sprovođenje ove odluke potrebna su dodatna sredstva budući da se povećavaju izdaci za naknade članovima Savjeta i uvodi pozicija Ombudsmana, a koja će se definisati budžetom za sledeću kalendarsku godinu.

356.

Na osnovu člana 75 stav 1 tačka 3 Zakona o elektronskim medijima ("Službeni list CG", br. 46/10, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17), člana 64 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list RCG", broj 6/02 i "Službeni list CG", br. 17/07, 80/08 i 36/11), člana 38 stav 1 tačka 14 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 2/18 i 34/19) i člana 54 stav 1 tačka 17 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", broj 8/19), Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 24. februara 2020. godine, donijela je -

ODLUKA

o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica"

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 009/20 od 04.03.2020)

I Osnovne odredbe

Član 1

Ovom odlukom osniva se Društvo sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" za proizvodnju, prenos i emitovanje radijskog i televizijskog programa (u daljem tekstu: Društvo).

Član 2

Društvo se osniva kao jednočlano privredno društvo.

Član 3

Osnivač Društva je Skupština Glavnog grada (u daljem tekstu: osnivač).

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Prava i dužnosti osnivača u ime Glavnog grada vrši Savjet Društva (u daljem tekstu: Savjet), u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 4

Osnovni kapital Društva predstavlja:

- novčani ulog u iznosu od 1.000 eura,
- nenovčani ulog koji čine nepokretnosti i oprema.

Vrijednost nenovčanog uloga biće određena Statutom Društva.

Osnovni kapital iz stava 1 ovog člana je imovina osnivača.

Član 5

Društvo posluje pod punim i skraćenim nazivom.

Puni naziv Društva je Lokalni javni emiter "Radio televizija Podgorica" društvo sa ograničenom odgovornošću.

Skraćeni naziv Društva je "RTV Podgorica" d.o.o.

Sjedište Društva je u Podgorici u ulici 19. decembra bb.

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

Član 6

Svi izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu obuhvataju iste izraze u ženskom rodu.

II Djelatnost

Član 7

Osnovna djelatnost Društva je pružanje audiovizuelnih usluga (u daljem tekstu: javne usluge), proizvodnja, prenos i emitovanje radijskog i televizijskog programa sa informativnim, kulturnim, umjetničkim, obrazovnim, naučnim, dječijim, zabavnim, sportskim i drugim sadržajima od interesa za građane Glavnog grada.

Član 8

Društvo je dužno da pruža javne usluge proizvodnje i emitovanja radijskih i/ili televizijskih programa sa informativnim, kulturnim, umjetničkim, obrazovnim, naučnim, dječjim, zabavnim, sportskim i drugim programskim sadržajima, kojima se obezbjeđuje ostvarivanje prava i interesa građana i drugih subjekata u oblasti informisanja.

Pružanjem javnih usluga Društvo je dužno da:

- samostalno i nezavisno proizvodi, uređuje i emituje programe koji nijesu u službi političkih, ekonomskih ili drugih centara moći;
- objektivno i pravovremeno informiše javnost o političkim, privrednim, kulturnim, obrazovnim, naučnim, sportskim i drugim značajnim događajima i pojavama u zemlji i inostranstvu;
- proizvodi i emituje programe namijenjene različitim segmentima društva, bez diskriminacije, posebno vodeći računa o specifičnim društvenim grupama kao što su djeca i omladina, pripadnici manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, osobe sa invaliditetom, socijalno i zdravstveno ugroženi i dr.;
- njeguje kulturu javne komunikacije i jezičke standarde;
- proizvodi i emituje programe koji izražavaju crnogorski nacionalni i kulturni identitet i kulturni identitet svih građana Glavnog grada;
- proizvodi i emituje programe na jezicima manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na područjima na kojima žive;
- u vrijeme predizborne kampanje, na osnovu posebnih pravila, obezbjeđuje ravnopravno predstavljanje političkih stranaka, koalicija i kandidata koji imaju prihvaćene kandidature i izborne liste;
- međusobno saraduje i razmjenjuje programske sadržaje koji su od interesa za građane Crne Gore.

Član 9

Pored javnih usluga iz člana 8 ove odluke, Društvo može da obavlja i komercijalne audio i audiovizuelne usluge, i to:

- prodaju programa za reklamne poruke i druge audiovizuelne komunikacije;
- plasman proizvoda;
- sponzorstvo;
- telešoping.

Obavljanje usluga iz stava 1 ovog člana mora da bude odvojeno od pružanja javnih usluga iz člana 8 ove odluke.

Društvo ne može da koristi sredstva iz budžeta Glavnog grada za finansiranje komercijalnih audio-vizuelnih usluga i dužna je da vodi odvojeno računovodstvo za pružanje javnih usluga od obavljanja komercijalnih audio-vizuelnih usluga.

Član 10

O promjenama statusa i osnovne djelatnosti Društva odlučuje Skupština Glavnog grada.

Član 11

Društvo, saglasno zakonu i ovoj odluci, Statutom i drugim opštim aktima utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice "Radio Podgorica" i "Televizija Podgorica".

Ovlašćenja organizacionih jedinica u pravnom prometu utvrđuju se Statutom Društva i u skladu sa zakonom.

III Odgovornost i obaveze

Član 12

Društvo je odgovorno javnosti, a odgovornost javnosti ostvaruje se kroz:

- postupak imenovanja Savjeta, njegovim javnim radom i obavezom da zastupa interese građana u oblasti informisanja;
- obavještanje javnosti o aktivnostima Društva;
- sprovođenje javnih procedura kojima se omogućava da građani podnose predstavke i prigovore na rad Društva. Savjet je dužan da, najkasnije do kraja juna tekuće godine, stavi na uvid javnosti putem web sajta Društva;
- izvještaj o radu Društva za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na primjenu programskih standarda i ostvarivanja obaveza utvrđenih zakonom;

- izvještaj o finansijskom poslovanju Društva za prethodnu godinu koji posebno sadrži podatke o korišćenju budžetskih sredstava, sa izvještajem ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Društva.

Savjet je dužan da sve akte o pravima i obavezama pravnih ili fizičkih lica, sa obrazloženjem, bez odlaganja učini dostupnim javnosti.

Član 13

Društvo je dužno da usvoji i poštuje profesionalne standarde i programska pravila.

Član 14

Društvo je dužno da obezbijedi kvalitetan prijem radijskog i televizijskog programa, za najmanje 85% stanovništva Glavnog grada.

Društvo je dužno da dnevno emituje najmanje 12 sati programa.

Društvo je dužno da do kraja juna tekuće godine na svom zvaničnom web sajtu i sajtu Glavnog grada objavi:

- planove rada;
- izvještaje o radu za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na primjenu programskih standarda i ostvarivanje obaveza utvrđenih zakonom, izvještaje o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, koji posebno sadrži podatke o korišćenju budžetskih sredstava;
- izvještaje ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju;
- ugovor o pružanju javnih usluga.

Društvo je dužno da na svom zvaničnom web sajtu objavi i:

- opšte akte kojima se uređuju pitanja programskih i profesionalnih standarda;
- programska dokumenta;
- pravila o predstavljanju političkih partija, kandidata i koalicija tokom političkih izbornih kampanja.

IV Programska nezavisnost

Član 15

Društvo je nezavisno u uređivanju programa i u skladu sa tim:

- utvrđuje programsku šemu;
- utvrđuje koncepciju proizvodnje i emitovanja programa;
- uređuje i emituje informacije o aktuelnim događajima;
- organizuje obavljanje djelatnosti.

Član 16

Novinari zaposleni u Društvu su nezavisni u svom radu i djeluju u interesu javnosti.

Novinaru se ne može otkazati radni odnos, smanjiti zarada, promijeniti status u redakciji ili utvrditi odgovornost zbog stava ili mišljenja koje je izraženo u skladu sa profesionalnim standardima i programskim pravilima.

V Finansiranje

Član 17

Društvo stiče sredstva:

- iz budžeta Glavnog grada;
- proizvodnjom i emitovanjem reklamnih sadržaja;
- proizvodnjom i prodajom audio-vizuelnih djela i nosača zvuka i slike, koji su u interesu javnosti;
- iz sponzorstva programskih sadržaja;
- organizovanjem koncerata i drugih priredbi;
- iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Glavni grad i Društvo ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem budžetskih sredstava koja moraju da budu definisana u ugovoru, na način koji odgovara stvarnim troškovima potrebnim za realizaciju obaveza Društva, uključujući pored troškova emitovanja i sredstva za pokriće troškova prenosa programa putem zemaljskih radio-difuznih sistema, digitalizacije i investicija od značaja za srednjoročni razvoj.

Način i uslovi obezbjeđivanja sredstava iz budžeta Glavnog grada ne smiju uticati na uredničku nezavisnost i samostalnost Društva.

Član 18

Sredstva iz člana 17 stav 1 alineja 1 ove odluke su sredstva za ostvarivanje osnovne djelatnosti Društva i planiraju se u budžetu Glavnog grada.

Organ lokalne uprave nadležan za poslove finansija dužan je da sredstva iz stava 1 ovog člana Društvu preusmjerava mjesečno u jednakim ratama.

Član 19

Budžetom Glavnog grada obezbjeđuje se i dio finansijskih sredstva za ostvarivanje Ustavom Crne Gore i zakonom zajemčenih prava građana na informisanje, bez diskriminacije, po osnovu programskih sadržaja Društva, koji su značajni za:

- ostvarivanje prava na javno informisanje i obavještanje građana Glavnog grada i ostvarivanje prava pripadnika manjinskih naroda u Glavnom gradu;
- ostvarivanje ljudskih i političkih prava građana i unaprjeđivanje pravne i socijalne države i civilnog društva;
- razvoj kulture, nauke, obrazovanja i umjetnosti;
- očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta naroda koji žive u Glavnom gradu i kulturnog i etničkog identiteta manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjinskih zajednica;
- podsticanje kulturnog stvaralaštva;
- informisanje lica oštećenog vida i sluha.

Glavni grad i Društvo ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi korišćenja budžetskih sredstava iz ovog člana.

Član 20

Javne usluge, visina sredstava i izvori za njihovo finansiranje, utvrđuju se ugovorom o pružanju javnih usluga između Glavnog grada i Društva, na period od tri godine, u skladu sa budžetskim planovima i ostvarenjem budžeta Glavnog grada i programskim projekcijama Društva.

Prije zaključivanja ugovora o pružanju javnih usluga, Društvo je dužno da pripremi predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane zakonom.

Ugovorom o pružanju javnih usluga definišu se i programski sadržaji iz člana 19 ove odluke.

Predlog ugovora o pružanju javnih usluga Društvo je dužno da dostavi Glavnom gradu najmanje šest mjeseci prije isteka važenja ugovora o pružanju javnih usluga.

Društvo je dužno da na osnovu ugovora o pružanju javnih usluga izradi i donese svake godine, a najkasnije do 31. decembra tekuće za sljedeću godinu, program rada i finansijski plan, kojima će se utvrditi aktivnosti i programske obaveze, kao i potrebna finansijska sredstva za njihovu realizaciju. Saglasnost na program rada i finansijski plan daje Skupština Glavnog grada. Ako se o ugovor pružanju javnih usluga mijenja u pogledu programskih obaveza Društva, potrebno je sprovesti postupak u skladu sa zakonom.

Društvo je dužno da ugovor o pružanju javnih usluga ili njegove izmjene objavi na web sajtu Društva i dostavi Agenciji za elektronske medije najkasnije 15 dana od dana zaključenja.

Član 21

Budžetom Glavnog grada obezbjeđuju se sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa Društva putem zemaljskih radio-difuznih sistema, koje vrši nadležno pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala.

Nadležni organ osnivača i nadležno pravno lice za prenos i emitovanje radio-difuznih signala ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima plaćanja troškova iz stava 1 ovog člana.

Član 22

Finansijsko poslovanje Društva podliježe godišnjoj reviziji nezavisnog revizora koga angažuje Savjet.

VI Upravljanje i rukovođenje

Član 23

Organi Društva su:

- Savjet;
- izvršni direktor.

Član 24

Savjet zastupa interese građana Glavnog grada.

Savjet je funkcionalno nezavisan od bilo kojeg državnog organa, odnosno organa lokalne uprave i svih organizacija koje se bave djelatnošću proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskih programa ili sa njima povezanim djelatnostima i aktivnostima.

Član 25

Savjet:

- donosi Statut;
- bira i razrješava predsjednika Savjeta iz reda članova Savjeta;
- imenuje i razrješava izvršnog direktora;
- donosi opšte akte kojima se uređuju pitanja programskih i profesionalnih standarda;
- usvaja programska dokumenta;
- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- usvaja izvještaj o radu za prethodnu godinu, sa posebnim osvrtom na primjenu programskih sadržaja i ostvarivanje obaveza utvrđenih zakonom;
- usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, koji posebno sadrži podatke o korišćenju budžetskih sredstava;
- usvaja investicione i finansijske planove;
- bira ovlašćenog revizora periodičnih i godišnjih obračuna;
- usvaja izvještaj revizora;
- daje saglasnost na ugovor iz člana 20 ove odluke;
- donosi opšti akt o minimumu procesa rada koji mora biti zadovoljen tokom štrajka zaposlenih;
- analizira i odlučuje o prijavama u vezi sa kršenjem programskih principa utvrđenih zakonom i programskim dokumentima i nalaže odgovarajuće mjere;
- imenuje i razrješava Komisiju za predstavke i prigovore gledalaca iz reda članova Savjeta;
- donosi akte kojima se propisuju nadležnosti i način rada Komisije za predstavke i prigovore gledalaca;
- donosi pravila o predstavljanju političkih partija, kandidata i koalicija tokom političkih izbornih kampanja;
- donosi odluke o raspolaganju imovinom Društva i zaduženju, u skladu sa zakonom;
- daje saglasnost na odluke i ugovore kojima se Društvo obavezuje da izvrši plaćanje u iznosu većem od iznosa utvrđenog Statutom;
- donosi poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovom odlukom i Statutom.

Član 26

Savjet ima pet članova koje imenuje i razrješava Skupština Glavnog grada.

Mandat Savjeta traje 5 godina i počinje danom imenovanja.

Izuzetno, od stava 2 ovog člana, prilikom prvog imenovanja Savjeta, tri člana Savjeta imenuju se na pet godina, a dva člana na četiri godine.

Članovima prvog sastava Savjeta trajanje mandata utvrđuje žrijebom predsjednik Skupštine Glavnog grada u prisustvu predstavnika ovlašćenih predlagача članova Savjeta.

Isto lice može biti imenovano za člana Savjeta najviše dva puta uzastopno.

Smatra se da Savjet punovažno radi i odlučuje kada su imenovana najmanje tri člana Savjeta.

Član 27

Članovi Savjeta ne predstavljaju institucije ili organizacije koje su ih predložile, već svoju dužnost obavljaju samostalno, nezavisno i po sopstvenom znanju i savjesti, radi ostvarivanja interesa javnosti, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

Niko nema pravo da na bilo koji način utiče na rad člana Savjeta, niti je član Savjeta dužan da poštuje bilo čije instrukcije u vezi sa svojim radom, osim odluka nadležnog suda.

Član 28

Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Društva, koji imaju visoku stručnu spremu, koji su crnogorski državljani i koji imaju prebivalište u Crnoj Gori.

Član 29

Članovi Savjeta ne mogu biti:

- poslanici i odbornici;
- zaposleni u Društvu;
- lica koja bira, imenuje ili postavlja predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada Crne Gore,
- izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave;
- funkcioneri političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);
- lica koja, kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i sl., imaju interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa;
- lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu, ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;
- lica koja su bračni drugovi lica navedenih u al. 1 do 3 ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstva po tazbini do drugog stepena.

Član 30

Ako član Savjeta ima sukob interesa u vezi sa odlučivanjem o pojedinom pitanju iz nadležnosti Savjeta, dužan je da o tome obavijesti ostale članove Savjeta radi izuzeća iz rasprave i odlučivanja o tom pitanju.

Ako je član Savjeta učestvovao u radu uz postojanje sukoba interesa, ostali članovi Savjeta su dužni da preispitaju donesene odluke koje mogu oglasiti nevažećim.

Član 31

Po jednog člana Savjeta predlažu za imenovanje ovlašćeni predlagači, i to:

- javne službe iz oblasti kulture i sporta čiji je osnivač Glavni grad;
- obrazovne institucije (ustanove predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja i ustanove visokog obrazovanja);
- nevladine organizacije sa sjedištem na teritoriji Glavnog grada iz oblasti kulture i medija, zaštite ljudskih prava i sloboda ili zaštite potrošača;
- turističke organizacije, privredna društva iz oblasti turizma sa sjedištem na teritoriji Glavnog grada;
- privredna društva, mala i srednja preduzeća i preduzetnici sa sjedištem na teritoriji Glavnog grada.

Član 32

Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

Predlog za imenovanje člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja.

Uz predlog za imenovanje člana Savjeta dostavlja se:

- dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata;
- izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoje smetnje iz člana 17 Zakona o elektronskim medijima za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savjeta, ako ispunjava uslove iz člana 21 Zakona o elektronskim medijima.

Predlog za imenovanje člana Savjeta koji nije u skladu sa predhodnim stavovima ovog člana neće se razmatrati.

Član 33

Postupak imenovanja člana Savjeta pokreće radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja objavljivanjem javnog poziva ovlaštenim predlagateljima, najmanje šest mjeseci prije isteka mandata postojećem članu Savjeta.

Javni poziv iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi", na web sajtu Glavnog grada i najmanje u jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi na teritoriji Crne Gore.

Javni poziv obavezno sadrži:

- podatke o ovlaštenim predlagateljima iz člana 31 ove odluke i broj predloga koje mogu podnijeti;
- uslove koje kandidat za člana Savjeta mora da ispunjava;
- uslove koje moraju da ispunjavaju nevladine organizacije kao ovlašćeni predlagaci;
- listu dokumentacije koja se dostavlja uz predlog za imenovanje;
- naziv i adresu organa kojem se podnose predlozi za imenovanja;
- način podnošenja i rok za podnošenje predloga za imenovanje.

Član 34

Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana Savjeta teče od dana objavljivanja poziva u dnevnom štampanom mediju.

Predlozi za kandidate za članove Savjeta podnose se u roku od 45 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja dužno je da u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje predloga, objavi listu blagovremenih i potpunih predloga kandidata za članove Savjeta, na način na koji je objavljen javni poziv.

Radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja dužno je da u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga, utvrdi predlog liste za imenovanje Savjeta po ovlaštenim predlagateljima.

Član 35

Predlagaci, iz određene kategorije iz člana 31 ove odluke, koji podnesu više odvojenih predloga, u predlog liste uvrstiće se kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:

- ima podršku najvećeg broja ovlašćenih predlagача;
- ima duže radno iskustvo iz oblasti koje su relevante za obavljanje djelatnosti Društva.

Predlog liste za imenovanje Savjeta sa obrazloženjem i izvještajem o sprovedenom postupku za imenovanje Savjeta, dostavlja se Skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Član 36

Skupština je dužna da, u roku od 60 dana od dana dostavljanja predloga liste i izvještaja, iz člana 34 stav 4 ove odluke, donose odluku o predlogu liste za imenovanje Savjeta.

Skupština odlučuje istovremeno o cijelom predlogu liste za imenovanje Savjeta.

Član 37

Članu Savjeta prestaje mandat:

- istekom vremena na koje je imenovan;
- razrješenjem;
- podnošenjem pisane ostavke.

Član Savjeta koji podnese ostavku dužan je da o tome obavjesti Savjet i ovlašćenog predlagача u roku od osam dana od dana podnošenja ostavke.

Član 38

Skupština će razrješiti člana Savjeta i imenovati drugog, ako:

- utvrdi da je prilikom imenovanja dao o sebi netačne podatke ili je propustio da iznese podatke ili okolnosti koji su bitni za imenovanje;
- ne prisustvuje sjednicama Savjeta u periodu dužem od šest mjeseci;
- nastupanjem okolnosti iz člana 29 ove odluke u toku trajanja mandata člana Savjeta;

- nije u mogućnosti da obavlja dužnost člana Savjeta u periodu dužem od šest mjeseci, zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove.

Član 39

Postupak razrješenja člana Savjeta može pokrenuti Savjet ili radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja.

Skupština donosi odluku o razrješenju člana Savjeta nakon sprovedenog postupka u kome su utvrđene sve relevantne okolnosti.

Članu Savjeta protiv kojeg je pokrenut postupak razrješenja mora biti omogućeno da se izjasni o razlozima pokretanja postupka.

Savjet može dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova, donijeti odluku da, do odluke Skupštine Glavnog grada, suspenduje člana Savjeta protiv kojeg je podniet zahtjev za razrješenje.

Član 40

U slučaju prestanka mandata, prije isteka vremena na koje je član Savjeta imenovan, radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja dužno je da u roku od 15 dana od dana prestanka mandata, objavi javni poziv ovlašćenom predlagraču za predlaganje novog člana Savjeta.

Na postupak imenovanja člana Savjeta iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na imenovanje Savjeta. Mandat novoimenovanog člana Savjeta traje do isteka mandata člana Savjeta umjesto kojeg je imenovan.

Član Savjeta koji je, u skladu sa članom 38 tač. 1 i 2 ove odluke, razriješen prije isteka mandata ne može biti ponovo imenovan za člana Savjeta.

Član 41

Ako zbog prestanka mandata pojedinih članova, broj članova Savjeta bude manji od tri, Savjet ne može punovažno da radi i odlučuje do izbora novih članova Savjeta.

Član 42

Skupština će razrješiti Savjet ako se bez opravdanog razloga ne sastaje duže od šest mjeseci i ako ne postupi u skladu sa članom 12 stav 2 ove odluke.

Postupak razrješenja Savjeta pokreće radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja.

Član 43

Savjet radi na sjednicama.

Sjednice Savjeta održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno.

Savjet punovažno odlučuje ako sjednicama prisustvuju najmanje 3 člana.

Sjednica Savjeta se saziva na zahtjev najmanje 3 člana Savjeta ili izvršnog direktora.

Odluke se donose većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta.

Izvršni direktor ima pravo da učestvuje na sjednici Savjeta, bez prava odlučivanja.

Sjednice Savjeta su javne osim ako Savjet, većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta, drukčije ne odluči.

Član 44

Član Savjeta ima pravo na mjesečnu naknadu koju utvrđuje Skupština Glavnog grada, na osnovu posebne odluke osnivača.

VII Izvršni direktor

Član 45

Izvršnog direktora imenuje Savjet na osnovu javnog konkursa, sa mandatom od četiri godine.

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje pored opštih uslova, propisanih zakonom, mora da ispunjava i sljedeće uslove:

- da bude državljanin Crne Gore;
- da ima prebivalište u Crnoj Gori;
- da ima visoku stručnu spremu;

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva.

Isto lice može biti imenovano za izvršnog direktora najviše dva puta uzastopno.

Član 46

Izvršni direktor:

- zastupa i predstavlja Društvo;
- vodi poslovanje Društva, organizuje i upravlja procesom rada;
- odgovora za svoj rad Savjetu;
- odgovora za poslovanje i zakonitost rada Društva;
- predlaže Savjetu opšte akte o utvrđivanju programskih i profesionalnih standarda;
- predlaže Savjetu opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji;
- predlaže Savjetu opšti akt o minimumu procesa rada za vrijeme štrajka,
- predlaže Savjetu planove rada, investicione i finansijske planove;
- podnosi Savjetu izvještaj o radu i finansijski izvještaj;
- predlaže programska dokumenta;
- imenuje i razrješava rukovodeća lica u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Društva;
- izvršava odluke Savjeta;
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom odlukom.

Član 47

Za izvršnog direktora ne može biti imenovano lice koje u skladu sa zakonom i ovom odlukom ne može biti član Savjeta.

Na kandidata za izbor izvršnog direktora neće se primjenjivati član 29 stav 1 alineja 2 ove odluke.

Član 48

Izvršni direktor može biti razriješen prije isteka mandata:

- na lični zahtjev;
- od strane Savjeta ako ne postupa u skladu sa zakonom i opštim aktima.

U slučaju ostavke ili razrješavanja izvršnog direktora, Savjet imenuje vršioca dužnosti.

Dužnost izvršnog direktora vršiće lice koje odredi Savjet iz reda zaposlenih u Društvu.

Ako u Društvu ne postoji zaposleni koji ispunjava uslove u smislu stava 2 ovog člana, za vršioca dužnosti odrediće se lice van Društva, koje ispunjava uslove propisane za izvršnog direktora.

Za vrijeme vršenja dužnosti, vršilac dužnosti ima ovlašćenja, prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora obavlja tu funkciju do imenovanja izvršnog direktora, a najduže do šest mjeseci od dana njegovog imenovanja.

VIII Statut

Član 49

Društvo ima svoj Statut.

Statut sadrži odredbe o:

- sjedištu;
- unutrašnjoj organizaciji;
- načinu rada i odlučivanju, organima i licima sa posebnim ovlašćenjima;
- načinu objavljivanja akata Društva;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom.

IX Imovina

Član 50

Društvo odgovara za obaveze prema trećim licima cijelom svojom imovinom.

Glavni grad solidarno odgovara za obaveze Društva.

X Prelazne i završne odredbe**Član 51**

Radno tijelo Skupštine Glavnog grada nadležno za izbor i imenovanja će u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove odluke, objaviti javni poziv ovlaštenim predlagачima iz člana 31 ove odluke za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta.

Skupština Glavnog grada će donijeti odluku o predlogu liste za imenovanje članova Savjeta u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta po javnom pozivu iz stava 1 ovog člana.

Član 52

Savjet će se konstituisati u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke Skupštine Glavnog grada o predlogu liste za imenovanje članova Savjeta.

Savjet će na konstitutivnoj sjednici izabrati predsjednika Savjeta.

Član 53

Savjet će donijeti Statut Društva u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Savjeta.

Savjet je dužan da u roku od 15 dana od dana donošenja Statuta, raspiše javni konkurs za izbor direktora Društva u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Savjet je dužan da imenuje izvršnog direktora u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave na javni konkurs.

Savjet će imenovati vršioca dužnosti izvršnog direktora do imenovanja izvršnog direktora na osnovu javnog konkursa.

Član 54

Početna sredstva za rad Društva obezbjeđuju se budžetom Glavnog grada.

Glavni grad je dužan da, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke, obezbijedi prostorne, tehničke i druge uslove za početak rada Društva.

Član 55

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi".

Broj: 02-016/20-134

Podgorica, 24. februara 2020. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA - PODGORICE

PREDSJEDNIK,

dr Đorđe Suhij, s.r.